



UNIDAD DE INVESTIGACIONES EN PECES DEMERSALES BENTONICOS Y LITORALES
REGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO MERLUZA
R.M.N° 367-2010-PRODUCE

13 DE MARZO DEL 2011


DESEMBARQUE (t) DE RECURSOS DEMERSALES DE LA FLOTA INDUSTRIAL

| DIA | INDUSTRIAL | | | TOTAL MERLUZA | Otros Demersales | TOTAL | Numero de embarcaciones | |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|------|
| | EAC | EAME | EME | | | | EAC | EAME |
| 01 - 31 Ene | 1345.0 | 1213.7 | | 2558.7 | 213.2 | 2771.9 | | |
| 01 - 15 Feb | 972.2 | 538.0 | | 1510.1 | 182.6 | 1692.7 | | |
| 16 - 28 Feb | 1315.4 | 1037.8 | | 2353.3 | 108.0 | 2461.3 | | |
| 01 - Mar | 108.1 | 91.0 | | 199.1 | 7.6 | 206.6 | 6 | 2 |
| 02 - Mar | 74.1 | 107.1 | | 181.2 | 4.4 | 185.6 | 4 | 2 |
| 03 - Mar | 115.7 | 142.7 | | 258.4 | 4.7 | 263.2 | 7 | 3 |
| 04 - Mar | 113.7 | 95.7 | | 209.4 | 3.8 | 213.2 | 6 | 2 |
| 05 - Mar | 34.7 | 97.2 | | 131.9 | 4.3 | 136.2 | 3 | 2 |
| 06 - Mar | 18.8 | 91.3 | | 110.0 | 2.0 | 112.0 | 2 | 2 |
| 07 - Mar | 86.7 | 90.4 | | 177.2 | 5.5 | 182.7 | 5 | 2 |
| 08 - Mar | 59.5 | 42.8 | | 102.3 | 3.8 | 106.2 | 4 | 1 |
| 9 - Mar | 83.5 | 132.8 | | 216.3 | 5.3 | 221.6 | 5 | 3 |
| 10 - Mar | 110.6 | 96.8 | | 207.4 | 3.0 | 210.4 | 6 | 2 |
| 11 - Mar | 118.1 | 44.1 | | 162.1 | 4.5 | 166.7 | 6 | 1 |
| 12 - Mar | 33.3 | 54.5 | | 87.8 | 1.1 | 88.8 | 2 | 1 |
| 13 - Mar | 24.7 | 58.8 | | 83.5 | 0.9 | 84.5 | 1 | 1 |
| TOTAL | 4614.2 | 3934.6 | 0.0 | 8548.7 | 554.7 | 9103.4 | | |


DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA FLOTA



LONGITUD MEDIA (CM) DE MERLUZA POR SUBAREAS



DESEMBARQUE DE MERLUZA (T) POR TIPO DE FLOTA



ESTRUCTURA POR TAMAÑOS DE MERLUZA POR SUBAREAS 01 AL 13 DE MARZO DEL 2011

| DIA | EAC | | | | EAME | | | |
|----------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|--------------|
| | RANGO | MODA | L.MEDIA | % < DE 35 cm | RANGO | MODA | L.MEDIA | % < DE 35 cm |
| 01 - Mar | 20 - 59 | 24 | 25.5 | 25.5 | 22 - 42 | 26 | 26.6 | 26.6 |
| 02 - Mar | 20 - 56 | 25 | 27.2 | 27.2 | 20 - 43 | 27 | 26.9 | 26.9 |
| 03 - Mar | 20 - 54 | 25 | 26.5 | 97.7 | 20 - 55 | 26 | 27.8 | 94.7 |
| 04 - Mar | 21 - 46 | 25 y 34 | 26.5 | 98.1 | 19 - 52 | 26 | 26.7 | 96.6 |
| 05 - Mar | 22 - 60 | 27 y 29 | 31.1 | 74.8 | 21 - 47 | 26 | 26.8 | 98.1 |
| 06 - Mar | 20 - 39 | 26 y 29 | 25.8 | 98.6 | 21 - 42 | 26 | 26.7 | 98.7 |
| 07 - Mar | 20 - 58 | 26 y 31 | 27.6 | 93.1 | 21 - 38 | 26 | 26.6 | 99.4 |
| 08 - Mar | 21 - 44 | 26 | 27.2 | 95.5 | 21 - 59 | 28 y 36 | 29.4 | 88.1 |
| 09 - Mar | 21 - 62 | 26 y 28 | 28.0 | 92.7 | 21 - 47 | 26 | 26.6 | 98.0 |
| 10 - Mar | 21 - 43 | 26 y 31 | 26.9 | 98.7 | 21 - 43 | 26 | 26.7 | 98.9 |
| 11 - Mar | 20 - 43 | 26 | 26.7 | 98.8 | 22 - 38 | 26 y 30 | 26.7 | 99.3 |
| 12 - Mar | 21 - 60 | 26 | 27.7 | 89.9 | 21 - 40 | 26 | 26.8 | 98.5 |
| 13 - Mar | 22 - 40 | 26 y 28 | 27.6 | 97.3 | 22 - 40 | 26 | 26.9 | 98.5 |



ESTRUCTURA TAMAÑOS DE MERLUZA POR SUBAREAS - 13 DE MARZO 2011

SUBAREA A

SUBAREA B

SUBAREA C

TOTAL



* Cifras preliminares, no oficiales